



NATIONAL SENIOR CERTIFICATE EXAMINATION
NOVEMBER 2025

**SESOTHO PUO YA PELE YA TLATSETSO: PAMPIRI YA I
SESOTHO FIRST ADDITIONAL LANGUAGE: PAPER I**

MARKING GUIDELINES

Nako: Dihora tse 2½

Matshwao a 100

These marking guidelines are prepared for use by examiners and sub-examiners, all of whom are required to attend a standardisation meeting to ensure that the guidelines are consistently interpreted and applied in the marking of candidates' scripts.

The IEB will not enter into any discussions or correspondence about any marking guidelines. It is acknowledged that there may be different views about some matters of emphasis or detail in the guidelines. It is also recognised that, without the benefit of attendance at a standardisation meeting, there may be different interpretations of the application of the marking guidelines.

KAROLO YA A TEKOKUTLWISISO

TATAISO YA HO TSHWAYA TEKOKUTLWISISO

- Sepheo e le ho lekola kutlwisiso ya mohlahlobuwa, mopeleto o fosahetseng le diphoso tsa puo karabong di se ke tsa nkelwa matshwao ntle le ha diphoso tseo di nyotobetsa moelelo/kutlwisiso. (diphoso di nne di bontshwe.)
- Ha mohlahlobuwa a sebedisitse mantswe a tswang puong e nngwe e seng eo a hlahlojwang ho yona, mantswe ao a se natswe, hape a se ke a nkelwa matshwao ha karabo e ntse e na le moelelo o utlwalang. Leha ho le jwalo haeba lentswe le hlahang puong e nngwe le sebedisitswe temeng ebile le hlahella e le karabo e nepahetseng le abelwe matshwao.
- Bakeng sa potso e bulehileng (open-ended question), mohlahlobuwa a se ke a abelwa matshwao bakeng sa karabo ya EE/TJHE kapa KE A DUMELA/HA KE DUMELE. Lebaka/Tshehetso ke yona e lokelwang ho abelwa matshwao. Ho se abuwe ka matshwao bakeng sa NNETE/MAFOSI kapa NTLHA/MOHOPOLO. Lebaka/Tshehetso ke yona e lokelwang ke ho abelwa matshwao.
- Ha mohlahlobuwa a sa sebedisa maqotsi moo ho itsweng a qotse, a se ke a fuwa kotlo, a abelwe matshwao.
- Ha karabo e hloka lentswe le le leng empa mohlahlobuwa a fane ka polelo e felletseng, a abelwe matshwao ha feela lentswe le batlehang le hlahella moleng/qatsohisitswe.
- Ha potso e batla dintlha tse pedi/tharo, mme mohlahlobuwa yena a fane ka tse fetang tse boletsweng, ho tshwauwe tse pedi/tharo tse qalang feela.
- Amohela mantswe a hlahang dipuong tse sebediswang mabatoweng a fapaneng.
- Bakeng sa dipotso tse nang le kgetho, ananela tlhaku e emetseng karabo e nepahetseng kapa karabo e ngotsweng ka botlalo.

POTSO YA 1

- 1.1 1.1.1 Ba susumetswa ke bofuma / tlala / tlhokeho ya mesebetsi.
Dintwa / ho kwetelwa / botsitso ba dipolotiki tsa naha.
- 1.1.2 Ke sesole sa Afrika Borwa le sepolesa sa naha.
- 1.1.3 Ba ka welwa ke maene le ho hloka halla ka moo kaha ho sa bolokeha ho rafa moo.
[Ananela dikarabo tse utlwalang ho tswa ho bahlahlobuwa]
- 1.1.4 Tjhe, mapolesa a tlameha ho ba tshwara kaha ba rafa ntle le tumello.
- 1.1.5 Tjhe, ba ntshitswe ka sheshe, ebile ba ile ba nyolosa ditopo ka thapo. Ho tswile ba 12 feela, hona ho supa hore ho ne ho se na tshebedisano mmoho.
- 1.1.6 De Beers / Anglo American / Gold Fields.
[E le nngwe feela]

- 1.1.7 Mongodi o bolela hore boipelaetso ba bona ha bo a sisinya mmuso le hanyane hobane o tswetse pele ka leano la ho thibela phephelo ya metsi le dijo.
Ha ba ka ba kgathatseha
- 1.1.8 Ke ne ke tla tla ka leano la hore mmuso o nke taolo ya merafo yohle e kwetsweng le ho etsa bonnete ba hore ho hirwe baahi ba naha ena. Nkabe ke entse bonnete ba hore dikhampani tsohle tseo di neng di rafa, di kwale dishafo tsohle tsa merafo pele ba ka kwala maene semmuso le ho tsamaya.
[Ananela dikarabo tse utlwahalang ho tswa ho bahlahlobuwa]
Merafo e ka fetolwa ditsha tsa tlhabollo
Ditsha tsa thuto moo horutwang batjha ka kgwebo ya ho rafa ho molaong.
- 1.1.9 Ke baahi ba Mozambique, Lesotho le Zimbabwe.
- 1.1.10 Ke ka kgwedi ya borobong.
- 1.1.11 E, kamora dibeke tse pedi lekgotla la dinyewe le ile la fana ka taelo ya hore barafi ba seng molaong ba fuwe dijo le metsi le hore ba ntshuwe ka marapo.
- 1.1.12 Ho kwala dikgoro tsohle tse kenang le tse tswang merafong e kwetsweng ka ho qobella barafi ho tswa. Ho thibela barafi ba seng molaong
- 1.1.13 Sesole, basebeletsi ba madibohong / mapolesa / mapolesa a madibohong / basebeletsi ba lefapha la tsa sehae.
[Ananela dikarabo tse utlwahalang ho tswa ho bahlahlobuwa]
- 1.2 1.2.1 Ke mokga wa Diphetofo.
- 1.2.2 Ho rafa ha ho a dumellwa.
- 1.2.3 Tshebediso ya mengolo le mebala e fapaneng. Ditshwantsho
- 1.2.4 Mongodi o sebedisitse dipolakate tse atiswang ho sebediswa ha ho na le boipelaetso le ho sebedisa matsoho a phahamisitsweng moyeng mme a finne difeisi. E ba le rona tseleng ya phetofo kgahlanong le bozama-zama le melata e seng melaong.

KAROLO YA B KGUTSUFATSO

POTSO YA 2

Dintlha tse lebelletsweng di akga:

- 2.1 Ba qobellwa ke ho fellwa ke mesebetsi merafong e kwetsweng le tlihoheho ya mesebetsi ho rafa ntle le molao.
- 2.2 Ho fellwa ke mosebetsi ha Ndumiso morafong, ho mo qobelletse ho rafa ntle le molao.
- 2.3 O ne a lokela ho ahela lelapa la hae ntlo.
- 2.4 O ne a tlameha ho lefella bana tjehelete dikolong le ya unibesiting.
- 2.5 Ba qoba ho etsa botlokotse bo kang ho utswa makoloi le ho tlatlapa baahi.

Palo ya mantswe: 70.

TSELA YA HO TSHWAYA KGUTSUFATSO

Ho tshwauwa ha kgutsufatso ho itshetlehile hodima dintlha tse hlokwang ke potso.

ELA TLHOKO

Palo ya mantswe

- Batshwai ba tlameha ho netefatsa palo ya mantswe a sebedisitsweng.
- O se ke wa hula matshwao ha bahlahlobuwa ba sa bontsha palo ya mantswe a sebedisitsweng le ha ba sa bontsha palo ya mantswe a sebedisitsweng ho ngotswe a fosahetseng.

Kgutsufatso e tlameha ho tshwauwa ka tsela e latelang:

- Mohlahlobuwa o lokela ho ngola kgutsufatso ya hae ka sebopeho seo a laetsweng ho e ngola ka sona, e leng ho ngola ka dintlha tse nomorilweng. Kgutsufatso e hlahisitsweng ka sebopeho se seng e tshwauwe.
- Bahlahlobuwa ba tlameha ho bontsha palo ya mantswe qetellong ya kgutsufatso.
- Kabo ya matshwao:
 - Dipolelo tse felletseng tse ngotsweng ka dintlha: Matshwao a 5
 - Mantswe a mohlahlobuwa: Letshwao le 1
 - Tshebediso e nepahetseng ya puo: Matshwao a 2
 - Tatelano ya dipolelo ka tshwanelo: Letshwao le 1
 - Ho ngola palo ya mantswe qetellong: Letshwao le 1

Kabo ya matshwao a tshebediso ya puo ha mohlahlobuwa a sebedisitse mantswe a hae.

- Dintlha tse 1–3 tse nepahetseng, kabo e be letshwao le 1.
- Dintlha tse 4–5 tse nepahetseng: kabo e be matshwao a 5.

Kabo ya matshwao a tshebediso ya puo ha mohlahlobuwa a qotsitse dintlha di le jwalo temeng:

- Ha a qotsitse ntlha tse 3–4 a abelwe letshwao le 1.
- Ha a qotsitse ntlha tse 1–2 a abelwe matshwao a 3.

Hlokomela: Ha ho sebediswe letshwao la () ha ho tshwauwa potso ena.

ELA TLHOKO:

Ha mohlahlobuwa a kopantse dintlha le diqotso, re aba matshwao ka dintlheng feela, mme ha a qotsitse feela, ho se abuwe matshwao.

Sebedisa senotlolo sena:

Dipolelo tse felletseng		5			
Mantswe a mohlahlobuwa		1			
Tatelano ya dipolelo		1			
Palo ya mantswe		1			
Tshebediso ya puo		2			
Matshwao =	10/10	Matshwao =	/10		

KAROLO YA C DITHOTHOKISO

POTSO YA 3

- 3.1 3.1.1 Tomatso/phoqa, hobane sethohokisi se qala eka se rorisa botle ba lerato athe se a phoqa ka lebaka la boitshwaro ba batjha ba kajeno ba sa tsebeng ho pheha le ho nyantsha.
Thuto
Ho bapiswa boitshwaro ba batjha ba kajeno le bakgale
Sethohokisi se kgalema khgahlano le bohloa ba banna ba kajeno kgahlano le ba mehleng ya kgale.
- 3.1.2 Kgonyetso, hobane e tlisa morethetho le ho fa lentswe fatsheng sefutho.
Tlohelo
- 3.1.3 Tshwantshanyo/papiso.
- 3.1.4 Karaburetso ya pono/phofonelo.
- 3.1.5 Molaetsa wa yona ke ho pepesa boitshwaro bo bobo ba batjha ya kajeno ha ba bapiswa le mehleng ya maoba.
- 3.2 3.2.1 Thuto, hobane e re ruta le ho re eletsisa hore re hlomphe batho bohle ka ho lekana/re se nkele batho ba bang fatshe hobane ba thotse.
Thuto / keletsi
- 3.2.2 Pheteletso.
- 3.2.3 Ke sehalo se fatshe empa sa motho ya itshepang/ ya motlotlo ebile a batla kananelo le ha a thotse.
- 3.2.4 Anastrofi, ho fa lentswe mabinabine sefutho.
Ho matlafatsa / lebataba
- 3.3 3.3.1 Sonete, hobane e na le mela e 14.
Thuto / keletsi
Re tshwanel a ho ananela ha motho e mong le e mong a etsa ho hotle lefatsheng.
- 3.3.2 Bohlokwa ba bona ke ho hokahanya/tlamahanya mola wa 7 le wa 8 ka tshebediso ya lentswe 'dira' moo sethohokisi se hatellang le ho matlafatsa seo a buang ka sona.
- 3.4 3.4.1 Tomatso/phoqa, hobane sethohokisi se qala se theholetsa / babatsa / rorisa botle ba Mmadiberwane mme se qetella ka ho phoqa ka baka la boitshwaro ba hae bo bobo.
- 3.4.2 Ke maikutlo a tshwabo / teneha / nyaroha.
- 3.4.3 Papiso/tshwantshanyo.

3.4.4 Phetapheto ya mantswe e tsepameng mme bohlokwa ba yona ke ho hokahanya mela eo ka ho bontsha hore ntwā e tla ba matla haholo.

3.4.5 Tshwantshiso.

3.4.6 Molaetsa wa yona ke hore ha ho ntho e sa feleng/e sa fellweng ke matla.

Sesafeleng se a hlola

[Ananela dikarabo tse utlwahalang ho tswa ho bahlahlobuwa]

KAROLO YA D DIBOPEHO LE DITLWAELO TSA TSHEBEDISO YA PUO

TATAISO YA HO TSHWAYA

- **Mopeleto**
 - Dikarabo tsa lentswe le le leng di tshwauwe di nepahetse leha mopeleto o fosahetse ntle leha phoso eo e nyotobetsa moelelo wa lentswe leo.
 - Dikarabong tse ngotsweng ka dipolelo tse felletseng, mopeleto o fosahetseng o se ke wa Abelwa dintlha haeba tshebediso ya puo e le yona e hlahlojwang.
 - Moo ho hlahlojwang kgutsufatso ya mantswe, karabo e be le matshwao a nepahetseng a puo.
- Dibopeho tsa dipolelo e be tse nepahetseng.
- Bakeng sa dipolelo tse nang le kgetho, bahlahlubuwa ba ka fana ka tlhaku kapa karabo e hlahellang potsong.
- Ha mohlahlobuwa a nehelana ka dikarabo tse pedi, tshwaya e qalang o tlohele e latelang.
- Ha dikarabo di sa nomorwa ka nepo, tshwaya ho latela DITAELO (nomora dikarabo jwalo kaha dipotso di nomorilwe) bahlahlubuwa ha ba tsebiswe hore ha ba tlo fumana matshwao ha ba sa nomora ka nepo.
- Ha mopeleto o nyotobatsa moelelo, o tshwaye o fosahetse. Ha o sa ame moelelo, o tshwaye o nepahetse.

POTSO YA 4

- 4.1 Ka sepheo sa hore sebui ha se a qetell seo se se buuwang.
O ntse a tswela pele ka puo / O kenwe hanong a ntse a bua.
- 4.2 Le thusa mmadi ho utlwisisa hore barafi ha ba na mosa le kutlwelobohloko ha ba thunya mapolesa.
[Ananela dikarabo tse utlwalang ho tswa ho bahlahlobuwa]
- 4.3 Ke mohopolo hobane ha hona moo ho nang le bopaki ba hore batho ba batsho ba botswa.
- 4.4 Batho ba ka qala ho se hlomphe le ho nyatsa mapolesa/mapolesa a ka futuhelwa le ho bolawa ka sekgahla se hodimo/naha e ka hloka botsitso/botlokotsebe bo ka ata le ho feta.
Puo ena e ka hlohleletsa ntwā.
[Ananela dikarabo tsa bahlahlobuwa tse dumellanang le potso]
- 4.5 Sepheo sa hae ke ho tiisa ntlha ya hore maemo a ditaba a tla mpefala haholo.
Ho tla senyeha

POTSO YA 5

- 5.1 Ka Ubuntu ho bolelwa; tlhomphe, tlhokomelo le kananelo ya batho empa matona ana a nyenyefatsa seriti sa batho ba hloka hetseng ka ho hatikela ditokelo tsa bona ka ho ba hata/ho tsamaya hodima bona.
- 5.2 Khathunung ho ngotswe hore mang le mang o na le tokelo ya ho ja empa ho boetse ho ngotswe ba time dijo ba tle ba shwe. Ka hodima setopo se seng ho ngotswe Ubuntu empa matona a mmuso ke ona a etsang ketso e kgahlanong le ubuntu ka ho hataka ditopo.
- 5.3 Se re bolella hore o swentse hobane o hlolwa ke monkgo o mobe o tswang ditopong.
Lehloyo la melata
- 5.4 Ho bolela hore bafu ba bang ba tswa dinaheng tse ka ntle.
- 5.5 Ke maikutlo a ho teneha / halefa / qenehelo/kutlwelobohloko hobane mmuso o ile wa otlala barafi bana ka hore ba tingwe dijo mme seo se ile sa hlola mafu/ho hloka hala ha barafi ba bangata.
- 5.6 O pepesa tshekamelo / leeme / kgethothollo eo MaAfrika Borwa a nang le yona kgahlanong le melata.
- 5.7 Kganyetsano e hlahella mantsweng a reng 'Mang le mang o na le tokelo ya ya ho ja' mme ka lehlakoreng le leng e boela e re 'Ba time dijo ba tle ba shwe'. Seo ke kganyetsano kaha o ho ja e le tokelo mme ha o ba tima dijo o ba hanela ka tokelo eo.

POTSO YA 6

- 6.1 Kgauta.
- 6.2 Ke hobane mmuso o ne o eme ka maoto ho lwantsha le ho fedisa ho rafa ho seng molaong ka ho qobella barafi bao ho tswa ka mekoting.
[Ho ananelwe dikarabo tsa baithuti]
- 6.3 Tharo.
- 6.4 Kotareng ya 1.

Matshwao ohle: 100